



Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Srednjobosanskog kantona („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 8/03 i 14/03) i Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju Programa korištenja sredstava za sufinansiranje kamatne stope ili profitne marže za privredna društva i obrtnike u 2026.godini broj: 01-11.7-1162/26 od:12.02.2026.godine, Ministarstvo privrede raspisuje

J A V N I P O Z I V
ZA ODABIR BANAKA ZA PLASMAN KREDITNE LINIJE UZ SUBVENCIONIRANJE
DIJELA KAMATNE STOPE ILI PROFITNE MARŽE OD STRANE MINISTARSTVA
PRIVREDE SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje ponuda za odabir dvije banke – partnere za plasiranje kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope ili profitne marže od strane Ministarstva privrede za privredna društva i obrtnike koji posluju na području Srednjobosanskog kantona.

II IZNOS FINANSIJSKIH SREDSTAVA I NJIHOVA NAMJENA

U cilju provođenja ove kreditne linije, za subvencioniranje dijela kamatne stope ili profitne marže Ministarstvo privrede obezbjeđuje sredstava u iznosu od 300.000,00 KM. Namjena finansijskih sredstava je obezbijediti kreditna sredstva privrednim društvima i obrtnicima za produktivnije poslovanje i rast privrednih aktivnosti, kako bi se omogućilo pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje, pružanje usluga, veća iskorištenost kapaciteta, održavanje postojećih radnih mjesta, novo zapošljavanje i povećanje izvoza.

III PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM POZIVU

Pravo na podnošenje prijave imaju banke koje ispunjavaju minimalne Zakonske uslove za obavljanje poslovanja u unutrašnjem i međunarodnom platnom prometu, a koje dostave sljedeću dokumentaciju:

- a) Obrazac za prijavu banke;
- b) Aktuelni izvod iz sudskog registra ili Rješenje o upisu u sudski registar;
- c) Dokaz o dozvoli za rad (licenca) od Agencije za bankarstvo Federacije BiH;
- d) Certifikat Agencije za osiguranje depozita;
- e) Uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima kojim se potvrđuje da se uredno izmiruju direktni porezi; doprinosi za PIO/MIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti izdato od Poreske uprave Federacije BiH ne starije od tri mjeseca od

dana podnošenja prijave;

- f) Izjava da je banka bila profitabilna u prethodne 3 godine;
- g) Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je ponuđač registrovan, kojim se potvrđuje da nije pod stečajem, niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini;
- h) Izjava da visina kapitala na dan 31.12.2025.godine nije manja od 50 miliona KM;
- i) Izjava banke o broju poslovnica koje ima na području Srednjobosanskog kantona.

Dokumentacija mora biti čvrsto uvezana i sve strane numerisane. Sve kopije dokumenata koje se prilažu moraju biti ovjerene od strane nadležnog organa uprave ili notara, ovjerom, ne starijom od 3 (tri) mjeseca, računajući od dana objave Javnog poziva.

IV KRITERIJI ZA ODABIR BANKE

Kriteriji za odabir banke vrednovat će se u rasponu od minimalno 0 do maksimalno 40 bodova:

- a) ponuđena visina kamatne stope ili profitne marže: maksimalno do 40 bodova.
- b) ponuđena visina troškova obrade kredita: maksimalno do 30 bodova.
- c) finansijski obim kreditne linije: maksimalno do 10 bodova.
- d) grace period (iskazan u mjesecima): maksimalno do 10 bodova.
- e) broj poslovnica koje banka ima u Srednjobosanskom kantonu: maksimalno do 10 bodova.

Banka koja u ukupnom zbiru osvoji najviše bodova (prvoplasirana Banka) stiče pravo na raspolaganje 200.000,00 KM, dok Banka koja u ukupnom zbiru bude drugoplasirana stiče pravo na raspolaganje 100.000,00 KM pod istim uslovima iz ponude koju je dostavila prvoplasirana Banka za svaki od navedenih kriterija osim za kriterij iz tačke c) finansijski obim kreditne linije koji će biti umanjen za 30% od ponude prvoplasirane banke.

V POSTUPAK ODABIRA BANAKA

- 1) Spisak podnosilaca zahtjeva koji ne ispunjavaju uslove iz javnog poziva objavljen će biti na web platformi www.eprivreda.ba.
- 2) Podnosioci zahtjeva koji ne ispunjavaju uslove iz javnog poziva mogu uložiti prigovor Ministarstvu privrede u roku od 8 dana od dana objave rezultata.
- 3) Prijedlog Komisije Ministar privrede upućuje Vladi Srednjobosanskog kantona koja donosi odluku o dodjeli ugovora odabranim bankama.
- 4) Ministarstvo privrede će u skladu sa Odlukom Vlade o usvajanju programa korištenja sredstava za sufinansiranje kamatne stope ili profitne marže za privredna društva i obrtnike u 2026.godini potpisati ugovor sa odabranim bankama kojim će se regulisati pravo privrednih subjekata na podnošenje prijave za kreditna sredstva iz ove kreditne linije, visina kreditnih sredstava, visina i način realizacije subvencionisanja dijela kamatne stope ili profitne marže, način monitoringa i izvještavanja Ministarstva privrede o implementaciji i svim ostalim detaljima od značaja za plasman ove kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope ili profitne marže.

- 5) Procedure odobravanja sredstava za subvencioniranje dijela kamatne stope ili profitne marže privrednim subjektima i obrtnicima podrazumjevaju plasiranje kreditne linije od strane odabranih banaka uz subvencioniranje dijela kamatne stope ili profitne marže privrednim subjektima i obrtnicima iz sredstava Budžeta za 2026. godinu.
- 6) Bankama pripada kamata ili profitna marža po odobrenim kreditima, troškovi obrade kredita, provizija za prijevremeni povrat kredita. Banke u potpunosti snose rizik naplate odobrenih poticajnih kreditnih sredstava tj. glavnice i pripadajuće kamate ili profitne marže. Krajnji rok za realizaciju kreditne linije je do utroška kreditnih sredstava, ali ne duže od 31.10.2026 godine.

VI OBAVEZE BANKE

- 1) Banka je obavezna da nakon zaključivanja ugovora sa Ministarstvom privrede u roku od 15. dana objaviti Javni poziv za dodjelu podsticajnih kreditnih sredstava;
- 2) Po isteku Javnog poziva za izbor korisnika podsticajnih kreditnih sredstava, banka razmatra prijave aplikacija u skladu sa Ugovorom i Javnim pozivom, te provodi druge aktivnosti u skladu sa aktima i procedurama banke;
- 3) Banka zaključuje ugovore sa korisnicima kreditnih sredstava i jedan primjerak ugovora dostavljaju Ministarstvu privrede.

VII VISINA ODOBRENIH SREDSTAVA ZA KORISNIKE I NAČIN SUFINANSIRANJA KAMATNE STOPE ILI PROFITNE MARŽE OD STRANE MINISTARSTVA PRIVREDE

- 1) Maksimalan iznos odobrenih kreditnih sredstava za obrtnike iznosi 50.000,00 KM, za privredna društva do 10 uposlenih iznosi 100.000,00 KM, za privredna društva od 10 do 50 uposlenih 200.000,00 KM, za privredna društva od 50 do 250 uposlenih 300.000,00 KM, za privredna društva preko 250 uposlenih 500.000,00 KM sa minimalnim rokom otplate do 12 mjeseci i maksimalnim rokom otplate do 60 mjeseci;
- 2) Na osnovu odobrenog kredita, a u skladu sa Ugovorom između korisnika sredstava i banke Ministarstvo privrede će dostaviti nalog Ministarstvu finansija za kumulativnu uplatu 75 % kamatne stope ili profitne marže za period otplate kredita.
- 3) Sva poslovna korespondencija oko odobravanja kredita vodit će se između korisnika kredita i odabrane banke.
- 4) Banka u potpunosti snosi rizik naplate odobrenih podsticajnih kreditnih sredstava – glavnice i pripadajuće kamate ili profitne marže;
- 5) Banka se obavezuje kvartalno izvještavati Ministarstvo privrede o namjenskom trošenju kreditnih sredstava u formi koju usaglase Ugovorom. Banka će voditi posebnu računovodstvenu evidenciju za sve korisnike po ovoj kreditnoj liniji;
- 6) U skladu sa Ugovorom korisnici sredstava su dužni dostaviti banci dva primjerka Izvještaja sa dokazima o namjenskom utroška sredstava u roku i na način propisan Ugovorom, nakon čega banka jedan primjerak Izvještaja sa dokazima dostavlja Ministarstvu privrede.

VIII PRAVO APLICIRANJA ZA SUBVENCIONIRANJE KAMATNE STOPE ILI PROFITNE MARŽE

- 1) Pravo apliciranja za finansiranje imaju privredna društva i obrtnici koji trajno obavljaju zakonom dozvoljene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka odnosno dobiti koji:
 - a) imaju sjedište na području Srednjobosanskog kantona
 - b) uredno izmiruju svoje zakonom predviđene obaveze,
 - c) aktivno posluju i imaju uposlene radnike,
 - d) posluju likvidno i zadovoljavajućeg su boniteta,
 - e) po osnovu tekuće kreditne zaduženosti, a prema podacima iz Centralnog registra kredita (CRK), spadaju u "A" kategoriju (dozvoljena i "B" kategorija, ukoliko ista nije nastala zbog stvarnog kašnjenja klijenta u otplati kreditnih obaveza).
- 2) Sredstva se neće odobravati za projekte iz sljedećih oblasti:
 - a) poljoprivredne djelatnosti,
 - b) proizvodnja oružja i vojne opreme,
 - c) duhanskih proizvoda i alkoholnih pića,
 - d) otvaranje i rad kasina i drugih objekata za igre na sreću,
 - e) državne institucije i preduzeća,
 - f) neprofitne fondacije, udruženja i organizacije,
 - g) sve vrste finansijskih institucija uključujući i banke,
 - h) kao i za druge djelatnosti i namjene koje su internim aktima odabrane banke označene kao nedopuštene.

IX KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA LINIJE FINANSIRANJA, MJESTO I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA, POTPISIVANJE UGOVORA O FINANSIRANJU

- 1) Odabir korisnika linije finansiranja vrednovat će se prema kriterijima koje utvrde odabrane banke, a na koje saglasnost daje Ministarstvo.
- 2) Zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama na adresu odabrane banke.
- 3) Prijem zahtjeva, proces analize, obrade i odobravanja za finansiranje iz sredstava finansijske linije vršit će se u skladu sa redovnim procedurama odabrane banke. Ugovorom između banke i Korisnika finansiranja definisat će se međusobne obaveze i prava ugovornih strana, te način korištenja finansiranja. Za sva finansiranja je obavezan monitoring od strane odabrane banke na polugodišnjem nivou.
- 4) Korisnik sredstava je u obavezi dostaviti odabranoj banci svu potrebnu dokumentaciju u svrhu dokaza ispunjenja posebnih uslova iz ugovora i ostvarivanja prava na subvencioniranje dijela kamate ili profitne marže.

X PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom, dostavljaju se isključivo putem pošte na adresu Ministarstvo privrede SBK (Stanična 43, Travnik) ili lično na protokol Vlade Srednjobosanskog kantona sa naznakom: “ NE OTVARATI - po javnom pozivu za odabir banaka za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope ili profitne marže od strane Ministarstva privrede.“

U prilogu javnog poziva nalazi se Obrazac prijave na Javni poziv koji je potrebno popuniti u cjelini, uredno sa svim navedenim elementima.

Rok za dostavljanje prijave je 20 (dvadeset) dana od dana objave javnog poziva na web platformi www.eprivreda.ba

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti razmatrane.

XI TROŠKOVI JAVNOG POZIVA

U postupku po Javnom pozivu Ministarstvo ne snosi nikakve troškove učesnicima Javnog poziva, te zadržava pravo da izmjeni, poništi Javni poziv, ili da odbaci sve ponude, u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora.

XII OSTALE ODREDBE

Sve dodatne informacije vezane za javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona broj: 030/ 511 - 217 od 9,00 do 12,00 sati.

Broj: 05-11-1544/26

Travnik: 26.02.2026.godine

MINISTAR
dr.sci.Sedžad Milanović